



**SESOTHO**

Dibuka tsa Mophato wa Motheo tse theoseditsweng boemong bo tlase

Rekoto ya  
ho bala

Lebitso la moithuti

---

Kereiti \_\_\_\_\_

<b>DIBUKA TSA SESOTHO</b>	<b>MANTSWE A SEBEDISWANG HAHOLO</b>	<b>MEDUMO</b>	<b>LETSATSI LE MOSAENO WA TITJHERE</b>	<b>LETSATSI LE MOSAENO WA MOTSWADI</b>
---------------------------	-------------------------------------	---------------	--	--

## KGATO YA ★

<b>Jo!</b>		Boikw etliso ba medumo ya diflhaku tsa alfabet		
<b>Rala o sehe</b>	tsena			
<b>Bidika</b>	tlo			
<b>Bala</b>	tša			
<b>Baleha!</b>	tla			
<b>Robala</b>	tsoha			
<b>Mamela</b>				
<b>O se ke!</b>	ee			

## KGATO YA ★★

<b>Konomaka</b>	feela, sheba	Boikw etliso ba medumo ya diflhaku tsa alfabet		
<b>Monehelo</b>	etsa, diphoo-pho			
<b>Lehae</b>	mang			
<b>Ntate o na le Pule</b>	ntate, lla			
<b>Seba</b>	sheba, sephiri			

## KGATO YA ★★★

<b>Ke la mang lebidi le?</b>	IKGOPOTSE: mang, ntate NTJHA: mme	<b>ts</b>		
<b>Leeto</b>	thabile, Gauteng	<b>ts</b>		
<b>Fesetere e thubehile!</b>	IKGOPOTSE: mang, ntate NTJHA: mme, tla, maswabi	<b>th, ts</b>		
<b>Thusa!</b>	IKGOPOTSE: tla NTJHA: nonyana	<b>th, ts, ng</b>		
<b>O kae Palesa?</b>	tjhesa, batla, teng	<b>kg, th, ts</b>		
<b>Re bapala mokoko</b>	nna, feela, mpona	<b>tl, ts, ng</b>		
<b>Bohobe bo joweng</b>	kgabo, nkg, nka, Mong., Mof.	<b>tl, ts, ng</b>		
<b>Leino</b>	diphoofole, hantle, mankgane, notshi	<b>tl, ng</b>		

<b>DIBUKA TSA SESOTHO</b>	<b>MANTSWE A SEBEDISWANG HAHOLO</b>	<b>MEDUMO</b>	<b>LETSATSI LE MOSAENO WA TITJHERE</b>	<b>LETSATSI LE MOSAENO WA MOTSWADI</b>
---------------------------	-------------------------------------	---------------	--	--

## KGATO YA ★★★★★

<b>Lelapa le reka diaparo</b>	IKGOPOTSE: mme NTJHA: nkgono, ntjha, setjha, rwala, sekhafo, hempe	IKGOPOTSE: kg, ng, th, ts NTJHA: <b>hl, nt</b>		
<b>Sehwele se seholo</b>	IKGOPOTSE: mme, feela NTJHA: sehwele, dihwete, ntsha, tshwara, hanella, tweba	IKGOPOTSE: ng, th, tl, ts NTJHA: <b>hl</b>		
<b>Moya le Letsatsi</b>	IKGOPOTSE: tjhesa, sheba NTJHA: ntwana, nka, lefatshe, monna, tiisa	IKGOPOTSE: kg, ng, th, tl, ts NTJHA: <b>hl, ll</b>		
<b>Bolokela hosane</b>	IKGOPOTSE: feela, maswabi NTJHA: bokella, tantsha, diholwana	IKGOPOTSE: kg, ng, th, tl, ts NTJHA: <b>hl, ny, oo</b>		
<b>Takatso tse tharo</b>	IKGOPOTSE: hantle, nna, lla, feela NTJHA: ntlohela, nko, hanella	IKGOPOTSE: kg, ng, th, tl, ts NTJHA: <b>hl, jw</b>		

## KGATO YA ★★★★★

<b>Sopo ya lejwe</b>	IKGOPOTSE: feela, dihwete NTJHA: pheha, ngwanana	IKGOPOTSE: hl, jw, ll, ng, ny, th, tl, ts NTJHA: <b>tsw</b>		
<b>Mmutla le sekolopata</b>	IKGOPOTSE: diphoofole, feela, nna NTJHA: mmutla, tsheha, utlwa, kgenne, kgolwa	IKGOPOTSE: hl, jw, kg, ll, ng, ny, oo, ph, th, tl, ts NTJHA: <b>sh, ntl</b>		
<b>Tau le tweba</b>	IKGOPOTSE: lla, nna, tweba, tshwara, ntlohela, feela, mme, sheba NTJHA: nja, otlwa, utlwa, tswela, tshwarelo	IKGOPOTSE: hl, kg, ll, ng, ny, oo, th, tl, ts NTJHA: <b>ph, tsh</b>		
<b>Ho baka le nkgono</b>	IKGOPOTSE: nna, hantle, ntsha NTJHA: shebella, bontsha, ntse, tshela, tshela, esense	IKGOPOTSE: hl, jw, kg, ll, ng, nt, ny, oo, th, tl, ts NTJHA: <b>nkg, tsw</b>		
<b>Toropo ya haeso</b>	IKGOPOTSE: nna NTJHA: seteishene, enjine	IKGOPOTSE: hl, jw, kg, ll, ng, nt, oo, th, tl, ts NTJHA: <b>tjh, ntsh</b>		
<b>Afrika Borwa ya rona</b>	IKGOPOTSE: ntjha, feela, mme NTJHA: Afrika Borwa, bitswa, kokolofitwe, ntle, mpshe, diphenkwene, bosweu	IKGOPOTSE: hl, kg, ng, nt, ny, oo, th, tl, ts NTJHA: <b>ph, tjh, tlh, tsh</b>		

## Dumela titjhere

Sebedisa rekoto ena ho ngola tswelopele ya baithuti ba hao kaofela. Moithuti ka mong o tla meha ho ba le rekoto ya hae.

Ho na le mehato e fapaneng dibukeng tsa *Vula Bula* tse theoseditsweng boemong bo tlase. Di naledi tse dibukeng di bontsha boemo ba buka. Baithuti ba tla meha ho bala le ho utlwisisa dibuka kaofela tse mohatong ka nngwe pele ba ka fetela mohatong o bong.

### NTLHAYA BOHLOKWA

Kga tong ya naledi e 1 (\*): ho na le dibuka tse **robedi**

Kga tong ya dinaledi tse 2 (\*\*): ho na le dibuka tse **hlano**

Kga tong ya dinaledi tse 3 (\*\*\*) : ho na le dibuka tse **robedi**

Kga tong ya dinaledi tse 4 (\*\*\*\*): ho na le dibuka tse **hlano**

Kga tong ya dinaledi tse 5 (\*\*\*\*\*): ho na le dibuka tse **tshetseng**

- Keriting ya 1, baithuti bohle ba qala ka dibuka tsa naledi e le nngwe (\*).  
E be ba fetela dibukeng tsa dinaledi tse 2 (\*\*), jwalo-jwalo.
- Keriting ya 2, baithuti ba bangata ba tla qala ka dibuka tsa dinaledi tse tharo (\*\*\*).  
E be ba fetela dibukeng tsa dinaledi tse 4 (\*\*\*\*), jwalo-jwalo.

Dibuka tsa *Vula Bula* di lokolohile. Bana ha ba bale mohato o le mong ka nako e le nngwe. Dibuka tse bonolo di monate ho tshwana le tse thata. Baithuti ba ka nka direkoto tsa bona ha ba tloha Kereiting ya 1 ho ya Keriting ya 2.

Dibuka tse na di loketse ho bala ka kopanelo le ka bonngwe, jwalo ka ha ho hlahisitswe ho CAPS (le qepheng la 14), tse tla mehang ho balwa ka mehla.

Dumella moithuti ho o balla pale ha a se a itshepa mme a se a loketse. Ha a qeta ho bala, botsa dipotso tse mmalwa ka pale le ditshwantsho ho netefatsa hore o utlwisitse pale le di tshwantshi. Ha o se o na le bonnete ba hore moithuti o se a tseba ho bala le ho utlwisisa pale, saena rekoto o be o e ngole le letsatsi. Moithuti a ka kgetha buka e nngwe e boemong bona boo, kapa ha dibuka tsa mohatong oo di se di badilwe, a ye mohatong o mong.

## Dumela motswadi

Ngwana wa hao o ya sekolong ho ya ithuta malepa a ho bala. O na le nako ya ho bala le titjhere, empa nako eo ha e ya lekana! Ho thusa bana ba banyane hore ba tsebe ho bala, re tla meha ho ba fa menyetla ya ho balal apeng. Bana ba rata hore ha ba fihla hae ba o bontshe hore na ba ithutile eng sekolong. Ha ngwana wa hao a tla le buka le rekoto ya ho bala, ka kopo, fumana nako ya hore a o balle. Qoqang ka ditshwantsho mme o botse dipotso ho bona hore na o utlwisisa pale. Ka kopo, ha o qeta ho etsa sena saena rekoto eo ya ho bala. Ho saena ha hao ho bolela hore ngwana wa hao o utlwisitse buka. O tla kgona ho tswela pele a ye mohatong o mong.